

Lo còpacap interdialectal provençal/lengadocian

Aqueste fichièr es fach per los usatgièrs que son menats a passar d'un dialècte a l'autre, dins son ensenhament, per l'estudi de tèxtes, o dins la redaccion de fichas pedagogicas per l'edicion. Es l'embolh permanent, sens comptar lo problema recurrent del manlèu de tròces causits a d'edicions ancianas, clafidas d'errors e d'aproximacions, quand es pas de solucions graficas differentas al dintre d'un meteis tèxt. Tanben, totes los parlaires de Lengadòc Oriental dins lo ròdol de Nimes an un parlar sovent d'escambarlons entre lo lengadocian e lo provençal. Demòran quitament de traches provençals dins lo parlar de Montpelhièr (d'unas vocalizacions per exemple, e finalas en *e* de la primièra persona dels vèrbes).

Rapèli donc a la lèsta las correspondéncias mai elementàrias de pas oblidar, a respècte de mon experiéncia de provençala que s'acara (desesperadament ?) a la nòrma despuèi d'annadas, de mon experiéncia de correctritz e de las errors mai comunas qu'ai de legir.

Cò qu'es permanent coma diferéncias entre

Lo Lengadocian

1 – Los accents

1a – Finalas -uèch, -uèlh, -uènh, -uèg, -uèr

- **uèch/uèit, nuèch/nuèit, lièch/lèit**
- **uèlh, fautuèlh,asuèlh, fuèlha**
- **luènh, suènh**
- **mièg, mièja, puèg, vuèg, vuèja**
 miègjorn, mièjanuèch
- **cuèr**

1b – Finalas en -ièr, -iè(i)ra

ametlièr, rosièr, papièr, mainadièr, rendièr
carrièira/carrièra, cadièira/cadièra, bolièira/bolièra
figuièira/figuièira, primièr, primièira/primièra

1c – Pas de dobertura de la *O* davant nasalas

bon, font, rencontre, contra, conte, long, pont,
de longa

1d – Alternància vocalica dels vèrbes

Resulta dels capítols precedents

· Consequéncias de 1a

fulhar/fuèlhi (alternància **u/ue**)
vujar ~ vuejar/vuègi (alternància **u/ue**)
desulhar/desuèlhi (alternància **u/ue**)
aliechar/alièchi (alternància **e/è**)

Lo Provençau

1 –Leis accents

1a – Finalas -uech, -uelh, -uenh, -ueg, -uer

- uech, nuech, liech
- uelh, fautuelh, asuelh, fuelha
- luenh, suenh
- mieg, mieja, pueg, vueg, vueja
 miegjorn, miejanuech
- cuer

1c- Finalas en -ier, -iera

ametlier, rosier, papier, mainadier, rendier
carrieria, cadiera, boliera, figuiera,
premier ~ promier, premiera ~ promiera

1c – Dubertura de la *O* davant nasalas

bòn, fònt, rescòntre, còntra, cònte, lòng, pònt,
de lònga,

1d – Alternància vocalica dei vèrbs

Resulta dei capítols precedents

· Consequéncias de 1a

fulhar/fuelhi (alternància **u/ue**)
vujar/vuegi (alternància **u/ue**)
desulhar/desuelhi (alternància **u/ue**)
aliechar/aliechi (pas d'alternància)

- **Consequéncias de 1b** (alternància e/è)
acarrieirar/ acarrièiri, acarriar/ acarrièri
abandierar/abandièri

NB - Aquesta familia de verbs pausen problema : l'alternància es pas clara, ni dins l'usatge ni dins lo diccionari de F. Mistral, ni dins las gramaticas. Pòt existir en parallelè las formas en **-airar** (**acarairar**, **abandairar**, **aclapairar**, etc.) que son notadas dins Mistral en grafia fonetica *aclapeira*, *abandeira*, segon la fonologia pròpria al provençal (*ai* en posicion atòn se pronóncia [ei])

- **Consequéncias de 1c** (pas d'alternància)
alongar/alongui
contar/conti
encontrar/encontrí

1e – Accentuacion dels advèrbis
nèciament, bèstiament, ordinàriament
novèlament, primèrament, mòlament
(accentuat coma l'adjectiu al feminin)

1f – Accentuacion dels noms derivats d'un verb alternant (per atraccion de 1e)
entèrrament, embèstiament, atropèlament,
règlament, compòrtament, lòtjament

2 – La pallatalizacion

- sòl, còl, ostal, majoral, canal, bestial
- miralh, filh, solelh
- aucèl, castèl, capèl, mantèl, la pèl
- aquel
- aquel drollet, aquel aucèl
- el, lo pel
- salvatge, balma, albricòt, alba, balca
 albergina, alta, calma
- (tanben existéncia de las formas bauca, auta,
bauma, auba en leng. oriental)
- dolça, polsa, mòlzer

3 – Los articles

- l', lo/los
 los cats, **los** amics
- l', la/las
 las ròsas, **las** amoras
 las polidas ròsas, **las** ròsas polidas
- del /dels, de la/de las
 lo can **del** pastre (**dels** vesins)
 l'ostal **de la** maire (**de las** amigas)
- al, a la/als, a las
 al centre
 als dets, **a las** aurelhas

- **Consequéncias de 1b** (pas d'alternància)
acarrierar/ acarrieri
abandierar/abandieri

NB - Aquesta familia de verbs pausen problema : l'alternància es pas clara, ni dins l'usatge ni dins lo diccionari de F. Mistral, ni dins las gramaticas. Pòt existir en parallelè las formas en **-airar** (**acarairar**, **abandairar**, **aclapairar**, etc.) que son notadas dins Mistral en grafia fonetica *aclapeira*, *abandeira*, segon la fonologia pròpria al provençal (*ai* en posicion atòn se pronóncia [ei])

- **Consequéncias de 1c** (alternància o/ò)
alongar/alòngui
contar/cònti
encontrar/encòñtri

1e – Pas d'accentuacion deis advèrbis
neciament, bestiament, ordinariament
novelament, premierament, molament
(advèrbi jamai accentuat)

1f – Pas accentuacion dei noms derivats d'un verb alternant
enterrament, embestiament, atropelament,
reglament, comportament, lotjament

2 – La vocalizacion

- sòu, còu, ostau, majorau, canau, bestiau
- mirau, fiu, soleu
- aucèu, castèu, capèu, mantèu, la pèu
- aqueu (davant consonanta)/aquel (davant vocala)
 aqueu drollet, aquel aucèu
- eu, lo peu
- sauvatge, bauma, auba, aubricòt, bauca
 aubergina, nauta, cauma
- dòuça, pòussa, mòuser

3 – Leis articles

- l', lo/lei (davant consonanta)/leis (davant vocala)
lei cats, leis amics
- l'/la/lei (davant consonanta)/leis (davant vocala)
lei ròsas, leis amoras
lei polidei ròsas... mai lei ròsas polidas
- En provençau rodanenc, l'article plurau es li/lis
- dau/dei,deis, de la /dei, deis
 lo can **dau** pastre (**dei** vesins)
 l'ostau **de la** maire (**deis** amigas)
- au, a la/ai(s)
 au centre
 ai dets, **ais** aurelhas

- contraccions possibles
- sus + lo ~ sul sul ~ sus lo còp
- per + lo ~ pel pel ~ per lo vesin
- per + los ~ pels pels ~ per los enfants

4 – Los adjectius e pronoms

- totes, totas, autres, otras
- totes** ensems
- totas** causas, **autres** causas
- mon, ma/**mos**, **mas**
 mos oncles, **mas** tantas
- ton, ta/**tos**, **tas**
- son, sa/**sos**, **sas**
 sos enemics, **sas** sòrres
- **lor** (pronom personal = leur)
 lor dirai
- **lor/lors** (adjectiu possessiu = leur, leurs)
 lor filha, **lors** fraires, **lors** amics

- pas de contraccion
- sus** lo còp
- per** lo vesin
- per** leis enfants

4 – Leis adjectius e pronoms

- totei/toteis, autrei/autreis (sens accent inutil *tótei*, *áutrei* non emplegat en grafia classica)
- toteis** ensems
- totei** causas, **autrei** causas
- mon, ma/**mei(s)**
 meis oncles, **mei** tantas
- ton, ta/**tei(s)**
- son, sa/**sei(s)**
 seis enemics, **sei** sòrres
- **li**
 li dirai
- **son, sa/sei(s)**
 sa filha, **sei** fraires, **seis** amics

5 – Los plurals irregulars alongats

- mots acabats en **s**
un cadieràs/de cadierasses,
un mes/de meses, lo biais/los biaisses
un francés/de franceses
un gelós/de geloses
un succès/de succèsses
un cors/de corses
lo flus/los fluses
(cal donc s'assabentar se lo mot fa son plural en
-ses o **-sses**)

- mots acabats en **ç**
lo tràç/los tràces, un pedaç/de pedaces

- mots acabats en **tz**
una votz/de voses, lo potz/los poses
una cantairitz/de cantairises

- mots acabats en **ch**
un trach/de traches, la nuèch/las nuèches
lo lièch/los lièches, un fach/de faches

- mots acabats en **sc**
un bòsc/de bòsques,
grotesc, -a/grotesques, grotescas
fresc, -a/fresques, frescas

5 – Pas de pluraus alongats

- mots acabats en **s** (plurau invariable)
un cadieràs/de cadieràs,
un mes/de mes, lo biais/lei biais
un francés/de francés
un gelós/de gelós
un succès/de succès
un cors/de cors
lo flus/lei flus

- mots acabats en **ç** (plurau invariable)
lo tràç/lei tràç, un petaç/de petaç

- mots acabats en **tz** (plurau invariable)
una votz/de votz, lo potz/lei potz
una cantairitz/de cantairitz
(en resumit : lei mots acabats per **s**, **ç**, **tz** càmbian
pas au plurau)

- mots acabats en **ch** (plurau regular)
un trach/de trachs, la nuech/lei nuechs
lo liech/lei liechs, un fach/de fachs

- mots acabats en **sc** (plurau regular)
un bòsc/de bòscs
grotesc, -a/grotescs, grotescas
fresc, -a/frescs, frescas

lo clòsc/los clòsques

• mots acabats en èg
un puèg/de puèges

• mots acabats en st
lo trast/los trastes
lo bast/los bastes

6 – Las conjugasons

5a – Imperfach/Imperfait

parlàvem, parlàvetz, cantàvem, cantàvetz
(4^{ena} e 5^{ena} de l'imperfach 1^{er} grop)

5b – Preterit

parlèrem, parlèretz, batèrem, batèretz
finiguèrem, finiguèretz
(4^{ena} e 5^{ena} del preterit, tot grop)

5c – Subjontiu imperfach

parlèssem, parlèssetz, batèssem, batèssetz
finiguèssem, finiguèssetz
(4^{ena} e 5^{ena} del subjontiu imperfach, tot grop)

5d – Morfologia dels verbs

• verbs del 2nd grop en -IR incoatius
partissi, morissi, sortissi, culhissi, dobrissi, cobrissi, dormissi, legissi, prusissi, porgissi ofrissi, servissi
levat *sentir, pentir* (e sos derivats) que fan senti, penti

5e – Verb èsser

soi, sès, ...sèm, sètz, ...èrem, èretz,... siá

5f – Finalas de la primièra persona

parli, bati, florissi, cantavi

Las formas en e (**parle, cantave**) van del Ròse fins a Montpelhièr

lo clòsc/lei clòscs (prononciat [clos])

• mots acabats en èg (plurau regular)
un pueg/de puegs

• mots acabats en st (plurau regular)
lo trast/lei trasts
lo bast/lei basts

6 – Lei conjugasons

5a – Imperfach

parlaviam, parlaviatz, cantaviam, cantaviatz

5b – Preterit

parleriam, parleriatz, bateriam, bateriatz, finigueriam, finigueriatz

5c – Subjontiu imperfach

parlessiam, parlessiatz, batessiam, batessiatz finiguessiam, finiguessiatz

5d – Morfologia dei verbs

• mantuei verbs non incoatius
parti, mòri, sòrti, cuelhi, duerbi, cuerbi, dòrmi, liègi, prusi, pòrgi, ofri, sèrvi,
senti, penti

5e – Verbe èstre

siáu, siás,...siam, siatz,... eriam, eriatz,... siegue
(la forma classica **siá** s'emplega tanben)

5f – Finalas de la premièra persona

parli, bati, florissi, cantavi (prov. marit. e cent.)
parle, bate, florisse, cantave (prov. rodanenc)
parlo, bato, florisso, cantavo (prov. alpin)

7 – Lo lexic

Me limiti aicí als exemples mai coneguts, e doni evidentament pas las diferéncias pertocant la flòra !

- **nívol, còdol, ròdol, cònsol, píbol, trébol**
- **padena**
- **can/gos, caval/chaval**
- **balaja/engranièira**
- **trapar**
- **pèrsec**
- **alh, albergina**

- **nive, còde, ròde, cònse, pibe/pive, treble**
- **sartan**
- **chin, chivau**
- **escoba**
- **trobar**
- **persègue**
- **alhet, merinjana**

· mas (conjoncion)	
aital (advèrbi)	Cossí vas ?
cossí (advèrbi)	Vas plan ?
plan (advèrbi)	
jos (preposicion)	
ongan (advèrbi)	
sul pic (loc. adverbiala)	
meteis, meteissa	

· mai	
ansin	
coma	Coma vas ?
ben	Vas ben ?
sota	
aquest an	
tot d'un temps, subran	
meme, mema (francismes espandits)	

8 – Vocala de sosten

amb	
ont	
gram ~ agram (chiendent), volam	
vèrb ~ vèrbe	
acid ~ acide, putrid ~ putride	
mond ~ monde	

8 – Vocala de sosten

amb (davant vocala)/ambe (davant consonanta)	
ont (davant vocala)/onte (davant consonanta)	
grame, volume	
vèrbe	
acide, putride, liquide, etc.	
monde	(la vocala de sosten es mai freqüenta en provençau... mai pas sistematica ! optic, geografic, public, sulfat, nitrit, altitud, solitud, ..., coma en lengadocian)

9 - Gramatica

pas cap, pas brica (dobra negacion)
pas cap de monde

pas, ges (negacion simpla majoritariament)
ges de monde

Pòdi evidentament pas dintrar dins totes los detalhs e donar totes las particularitats del parlar rodanenc e del parlar maritim. Quant al parlar nimesenc (e tanben lo montpelhierenc) presenta encara de traches provençals e ja de traches lengadocians. Lo parlar nimesenc a totjorn los articles del provençal (**dei, lei**) e ja d'accentuacions coma en lengadocian : **carrièira, bandièira**, (legir A. Bigòt). Se lo provençal vocaliza tot en **-u** e lo lengadocian central e occidental pallataliza tot en **-l**, lo parlar nimesenc presenta a l'encòp la finala **-u** (se ven d'una *l* simpla latina) e la finala **-l** (se ven d'una *ll* latina) : **carnavau, ostau, destrau, espitau, fiu, mau, cèu, lo peu**, (< italian *carnevale*, < latin *hospitaculum, dextralis, hospitalis, filum, male, coelum, pilus*), mas **el, anhèl, pincèl, capèl, cotèl, la pèl, castèl, mantèl** (< latin *ille, agnellus, penicillus, capellus, cultellus, pellis, castellum, mantellus*). Mas d'autors escrivian *chivau* e *mantèu* que pasmens venon del latin *caballum* e *mantellus* (Bigòt emplega ben logicament **chival**), e se pòt trobar dins lo meteis tèxt nimesenc **cèu** e **cèl**, **capèu** e **capèl** ! (Mercé plan per los correctors... o los escolans !!). Veni de m'apercebre que la transcripcion de tèxtes dau Nimesenc Bigòt facha per J. Jornot es ansin clafida d'irregularitats a respècte de la lenga de l'autor : transcriu **nuèch, puèg, puèi, uèlh, long, de longa, pont, bon**, mentre que l'autor escrivi tot lo contrari coma accentuacion. Pron de legir l'edicion originala de *Li Bourgadieiro*. Fau donc emplegar (entre parentèsis l'escritura fonetica de Bigòt) : **nuech** (gnieu), **pueg** (pié), **liech** (yé), **puei** (piéi), **long** (lon), **de longa** (de longo), **pònt** (pont), **bòn** (bon), **uelh** (yeul), es a dire de formas provençals, a costat de formas lengadocianas **carrièira, anhèl, el**. De quin drech cambiar la lenga d'un autor ?

Çò que pòt cambiar eventualament (etnotèxtes, vejaires dels linguistas)

Lengadocian

1 - ben, vent, regent, entendre, essent, batent
 argent, ren, president, temps, Provença,

5

Josiana UBAUD - 22/06/2017

Provençau

1a - ben, vent, regent, entendre, ..., ren, etc.,
 Provença, consciéncia, paciéncia, ... (prov. maritim),

consciéncia, paciència (e davant nasal)

2 - solelh

3 - la lei, lo rei
uèi, puèi

4 - forma, mot
5 - lo/los, las

8 - legir, legissi

9 - per

10 - amb

formas consideradas coma referencialas amb accentuacion classica

1b - bèn, vènt, regènt, entèndre, essènt, batènt, argènt, rèn, presidènt, tèmps, e donc Provènça, consciència, paciència, (prov. rodanenc, etnotèxtes) (mai e jamai accentuat après una *m* coma *moviment*, *sentiment*, e tanben dins totei leis advèrbis *normalament*, *recentament*,...)

1c- Molin/Martin/Lèbre an servat solament **vèn**, **convèn**, **tèn**, mai donan **pren**, **fen**, **argent**, **temps**, **vent**, ...

2a - soleu (prov. maritim) considerada coma referenciala

2b - solèu (prov rodanenc, etnotèxtes)

3 - la lèi, lo rèi
uèi, puèi

(errors versemblablas per **lei**, **rei**, **uei**, **puei**)

4 - fòrma, mòt/forma, mot (dos usatges)

5a - lo/lei/leis (prov. maritim) (formas referencialas)

5b - lo/li/lis (prov. rodanenc) (etnotèxtes)

8a - legir, liègi (prov. maritim)

8b - legir, legissi (prov. rodanenc)

9 - per/ pèr (nòrma pas encara arrestada, sembla ?)
o **per** en prov. marit. e **pèr** en prov. rodanenc ?

10 – amb, ambe, ambé, amé, emé (anarquia totala !)

Per lei cas de **per** e **ambe**, n'i a que son per pas leis accentuar, que son de proclitics, donc atòns. Per lei formas **ambe**, **onte**, n'i a que serián per escriure pertot **ont**, **amb**, que siá o pas davant vocala, coma en lengadocian. Pasmens sembla que l'usatge provençau majoritari siá **amb** davant vocala/**ambe** davant consonanta, **ont** davant vocala /**onte** davant consonanta (**amb** *ela*, **ambe** *vos* ; **onte** *vas* ?, **ont** *anam* ?) : es ciò qu'emplegui ieu, que fau pasmens escriure en l'abséncia d'una decision definitiva. Mai leis esitacions e lei variantas foneticas explican lei formas *ambé*, *amé*, *emé*, que se tròban dins fòrça tèxtes. Seríá temps de regularizar l'usatge !

En resumit, per un pauc mens escriure a l'azard, se fau evidentament provesir de *Grammaire du Provençal*, Comitat Sextian d'Estudis Occitans, e dei diccionaris *Lou Tresor dóu Felibrige* de F. Mistral, *Dictionnaire de base français-provençal* de B. Molin/G. Martin/E. Lèbre (nòrma d'intrada segon lo provençau maritim), *Dictionnaire français-Provençal*, R. Rourret, que presentan pauc d'errors (mai de còps de causida de nòrma differentas de la mena *tèxt/tèxte*, *puei/puèi*, ...donc d'incoeréncias). Encara un còp, l'important es d'estre subretot coerent dins l'emplec : vocala de sosten siá d'en pertot siá enlluòc (enfin... segon la rega alibertina..., que *objècte*, *dirècte*, *socialisme*, an una vocala de sosten de tot biais qué que siá lo dialècte), mai pas *tèxt* e *contèxte* (tornam dire clarament que l'una o l'autra causida son pas « d'orrrors » o « d'errors escandalosas » (sic !) e qu'es parier per d'autrei cas d'esitacions), siá l'opposicion « e/è » regularament davant nasal mai pas a l'encòp *rèn* e *ben*, siá *amb/ambé* o *amb/ambe*, mas pas un còp l'un, un còp l'autre, siá *per* o *pèr*, mai pas mitat mitat. : es pasmens lo prètzfach permanent dei correctors que venon cabras de sautar ansin d'una forma a l'autra, veson fin finala plus ren ...e son contaminats dins sa pròpria practica.

© Josiana Ubaud – Julhet de 2011